



Lihle le Lwandle ba tihakela polasing ya nkgonabona Vhembe.

Ba qala ho tjhaka.

Ba tsoswa ke medumo e makatsang ka ntle ho fensetere!




“Dumela nkgono,” banana ba dumdisa.

“Modumo oo ke wa eng?”

“Dumelang! Ke mokoko, o re tsoetsa hore re etse mesebetsi ya polasing,” ho rialo nkgono a tsheha.



“Ho sa le lefifi kantle. Ka hwetla, letsatsi le dieha ho tjhaba ebile le dikela kapele ho feta Lehlabula,” ho rialo nkgono.



Nkgono o tswela pele, “Ka hwetla ho ya phola. Empa ho futhumetse ho feta mariha.”

“Ha re hloke diaparo tsa mariha ha jwale,” ho dumela Lwandle.





“Ka hwetla, dimela tse ngata di fetola mmala di a ommella.  
Re se re batla re qetile ho kotula,” ho rialo nkgono.



“Polasing ena ka hwetla, re kotula dinawa, moroho, kholifolawa le sepinetjhe,” ho rialo nkgono.

O a tlatsa, “Bosiu re tla ja meroho e foreshe e tswang polasing.”



“Ho ena le hore re dule re reka meroho, re rata ho lema meroho kwana hae teropong,” ho rialo Lihle.

“Ke kgopolo entle! ke tla le ruta,” ho tshepisa nkgono.



Lwandle a botsa, "Nkgono, na o lema ditholwana? Ke rata lehapu haholo!"

Nkgono a tsheha, "Re qeta ho kotula mahapu a mangata a tsewekere!"



“Ka hwetla, diphoofolo tse tswetsweng kapa tse qhotsitsweng ka selemo di se di hotse, mme re rekisa tse ding.

Diphoofolo di re fa lebese, mahe le nama,” ho rialo nkgono ka boitshepo.





“Re tla ja mahe a foreshe hoseng, ebe re sebetsa serapeng sa meroho,” ho rialo nkgono a bososela.

Lihle le Lwandle ba thabetse ho sebetsa serapeng le nkgono!





## —Dipotso

1. Ka hwetla ke diphetoho dife tse etsahalang ho:
  - Dimela
  - Ditempereitjha (mothjeso)
  - Ho tjhaba le ho dikela ha letsatsi
  - Diphoofole?
2. Ka hwetla ho etsahalang polasing?
3. Na hwetla paleng e tshwana le ya moo o phelang? Hlalosa.
4. Banana ba ka ithuta mesebetsi efeng ya polasi ho nkgono?